

Koncert Crnogorskog simfonijskog orkestra održan u Nikšićkom pozorištu

Orkestarske boje i filmski prizvuk

NIKŠIĆ - Na koncertu održanom u subotu veče u Nikšićkom pozorištu (baš kao i na prethodnom nastupu u ovom gradu) Crnogorski simfonijski orkestar je takođe predstavio dva djela, nastavljajući tako sa praksom konstantnog obogaćivanja svog koncertnog repertoara.

Pod rukovodstvom maestra Grigorija Kraska, crnogorsku premijeru imala je „Fantazija na temu Tomasa Talisa“ koju je napisao britanski kompozitor Ralf von Vilijams. U nastavku programa nikšićkoj publici prvi put predstavljena je i „Simfonija broj 3“ u D-duru, op. 29 Petra Iljiča Čajkovskog, koju su simfoničari nedavno premijerno izveli u CNP-u.

FANTAZIJA

„Talisova fantazija“ napisana je 1910. godine (revidirana 1913. i 1919.), u vrijeme kada je u Evropi „obraćanje prošlosti“ bilo u punom zamahu kroz neo-stilove. Ozbiljan „ton“ koji provijava kroz djelo ne umanjuje prijemljivost kod slušalaca. Štaviše, fantazija je postala veoma popularna i uvrštena je u red najboljih ostvarenja na polju orkestarske muzike u Velikoj Britaniji. U njoj Vilijams pravi dvostruki omaž – jedan upućuje na individualni stil britanskog kompozitora Tomasa Talisa (1505–1585), posredstvom kojeg se referira na renesansno doba u Velikoj Britaniji i elizabetansku eru. Psalm na kojem je Vilijams zasnovao djelo, i koji se nazire samo kao podtekst, po-

D. PAPIC



Crnogorski simfoničari sa maestrom Kraskom u Nikšićkom pozorištu

tiće iz Metju Parkerovog „Psaltira“ iz 1567, a Talisova melodija iz „Engleskog himnala“. Talis je kompletni opus posvetio duhovnoj muzici. Ipak, u „obraćanju“ njegovom stilu i vremenu u kom je živio dalje nema očiglednih crkvenih referenci (Vilijams je bio agnostik), pa je duhovna paradigma tretirana na nivou apstrakcije i obgrljena je sa folklornim, pastoralnim zvučnim elementima.

Izvođački ansambl Vilijams dijeli u brojčano i funkcionalno različite blokove: veći i manji gudački orkestar (prostorno razdvojeni na sceni) i gudački kvartet. Funkcioniranje orkestara djeluje po principu „pitanje-odgovor“ i/ili repetitivnosti, dok drugi, manji orkestar ima funkciju eha i svojevrsnog oreola većeg. Ne-

ma tipičnog simfonijskog razvoja, progresija, klasične repetitivnosti na makro planu, već je na snazi izlaganje nekoliko povezanih i/ili srodnih tema i podtema koje se obrađuju kroz zasebne odsjeke, što u oblikotvornom smislu podsjeća na renesansne formalne obrasce.

Izvođenje fantazije započeto je u kontemplativnom maniru, uz luminiscentnu orkestarsku bojui, „filmski prizvuk“ koju su simfoničari zadržali sve do kraja izvođenja. Muzički materijal sproveden je bez napora, usredsređeno i strpljivo, a maestro Krasko je iz muzičara ekstrahovao pravu mjeru zvučne profinjenosti i senzibilnosti, koje izvođenje ovog djela i zahtijeva. Simfoničari su pod njegovim vođstvom uspjeli da pronađu brojne di-

namičke nivoje, koji su se u najvećoj mjeri kretali u okvirima piana, i da vješto prelaze iz jednog u drugi, gradeći vrlo sofisticiranu dinamičku sliku. Do punktova povremenih mikro-klimaka se dolazilo i iz njih izlazio fluentno, a nadahnutost muzičara bila je konstantno prisutna. Posebnu ulogu u tom smislu imali su muzičari za prvim pultom - Sladana Cvejić, Katarina Pavlović, Ilijana Blagojević i Dmitrij Prokofjev. Zadržavajući sveopštu meditativnost, uz izvjesnu dozu mističnosti zbog koje nam djelo pruža različite mogućnosti tumačenja, Crnogorski simfonijski orkestar je uspio da prikaže ono što je bilo u fokusu kompozitorove pažnje, a to su preplitanje i fuzija folklornog i duhovnog, čime su uspješno

Pod rukovodstvom maestra Grigorija Kraska, crnogorsku premijeru imala je „Fantazija na temu Tomasa Talisa“ koju je napisao britanski kompozitor Ralf von Vilijams.


Nikšićkoj publici prvi put predstavljena je i „Simfonija broj 3“ u D-duru, op. 29 P.I. Čajkovskog

sintetisane dvije, vremenski udaljene epohе.

SIMFONIJA

U sličnom raspoloženju započet je i inicijalni materijal „Simfonije broj 3“ P.I. Čajkovskog iz 1875. godine. Samo djelo kroz bogat i šarenolik sadržaj i različite karaktere omogućava orkestru da prikaže brojne interpretativne performanse. U tom smislu, sve one kvalitete koji su došli do izražaja na prethodnom nastupu u Podgorici potvrđeni su i u Nikšićkom pozorištu. Pod vođstvom Grigorija Kraska i ovo izvođenje simfonije imalo je širinu i logiku frazeološke ravni, nesmetanu i neprekinitu temporalnu fluktaciju (posebno pri tretmanu plesnih segmenta), pouzdano dinamičku nadgradnju, moćne kulminatorne punktive, kao i konzistentnost i homogenost ansambla u tuti segmentima, što je sveukupno posmatrajući proizvelo snažnu i uvjerljivu dramaturšku sliku, koja je kod crnogorskih simfoničara uvijek svepristupna kada se tumači poetika Čajkovskog. **Vanja VUKČEVIĆ**

Preminuo režiser Vitorio Tavijani



RIM - Čuveni italijanski reditelj i scenarista Vitorio Tavijani preminuo je u 89. godini poslije duge bolesti, potvrdila je njegova kćerka Đovana italijanskim medijima.

- Smrt Vitorija Tavijana užasan je gubitak za italijanski film i kulturu - izjavio je predsjednik Italije Serđo Matarela, hvaleći nezaboravnu remek-djelu koju su snimila braća Tavijani.

Vitorio je bio polovina čuvenog italijanskog filmskog duja, zajedno sa braćom Paolom (86). Braća su postala poznata imena u Italiji tokom šezdesetih, a zajedno su snimili više od 20 filmova uključujući i ostvarenje „Ja sam Bog Otac“ (Padre Padrone) iz 1977. koji je pobijedio u Kanu i dokudramu „Cesar mora da umre“ koja je trijumfovala na Berlinском festivalu 2012.

Braća Tavijani često su adaptirali klasike, od Pi-randela, preko Tolstoja do Getae. Posljednji film na kojem su dijelili rediteljski posao bio je „Čudesni Bokač“ iz 2015.

Vitorio Tavijani rođen je u San Minijatu u Toskani 1929. Počeo je profesionalnu karijeru kao novinar prije nego što je uđurio snage sa bratom. Prvi film, kratkometražni „San Minijato, jula 1944“ režirali su 1954., a zlatno doba doživjeli sedamdesetih i ranih osamdesetih kada su snimili niz zapaženih djela poput: „Dobro jutro Vavilone“, „Sveti Mihajlo je imao pijetla“, „Noć svestog Lorenca“... **R.K.**

Izložba „Slike italijanskih marinista na području Boke“ otvorena u Kotoru

Umjetnost u pričama života i vremena

KOTOR - Izložba „Slike italijanskih marinista na području Boke kotorske“ otvorena je u Galeriji solidarnosti u Kotoru, u organizaciji Zajednice Italijana Crne Gore i Pomorskog muzeja.

Postavku je otvorio ambasador Republike Italije u Crnoj Gori Luka Zelioli.

Kako je javljal RadioDux, ambasador Zelioli izrazio je zadovoljstvo što je izložba otvorena u Kotoru, „koji prednjači u čuvanju onoga što su prave veze i sjećanja koja povezuju ovaj grad sa Italijom u odnosu koji nije samo geografske, nego i kulturološke prirode“.

Brojnim posjetiocima obratio se i direktor Pomorskog muzeja Crne Gore Andro Radulović. „Vode Jadranu, iako zašle du-

boko u kopno, nikada nisu razvijile dvije obale, već su nasuprotni, zapljuškujuci ih, do dana današnjeg i te kako spajale. Na istočnoj obali, na samom jugu, zavukle su se među vijencem gora i dozvolile valovima da ih zapljušne i u njima otisne najljepši pečat prirode, zaliv Boke. Od postanka, svojom ljepotom i mirom, Boka je mamilu, plijenila i osvajala, klesala duh i bila nepresušno izvorište nadahnjuća umjetnika, ali i onih koji su kroz umjetnost željeli ostaviti priču života i vremena. Jedno poglavljje te priče je većeras pred nama – kazao je Radulović.

Premda njegovim riječima, zbirka slika marinista koje su sakupljene na teritoriji Boke, samo potvrđuje koliko je narod Crne Gore i narod Italije neminovno upućen jedan na drugog.

– U dugom periodu minulih vječova kroz koji su se prožimali uticaji ova dva naroda, uvijek smo znali prepoznati i prihvatići kulturne vrijednosti, a njegujući ih i čuvajući, postajali su nam savršen uzor za sopstveno uzdizanje svijesti o bogatstvu

bila morska površina.

– Jedni ploveći i drugi bilježi, našli su svoj životni put i cilj na istom plavom prostoru, ostavljajući nam na najljepši način zapise prošlosti, koje danas čitamo istim jezikom – jezikom umjetnosti – ocjenio je Radulović.

Premda njegovim riječima, zbirka slika marinista koje su sakupljene na teritoriji Boke, samo potvrđuje koliko je narod Crne Gore i narod Italije neminovno upućen jedan na drugog.

– U dugom periodu minulih vječova kroz koji su se prožimali uticaji ova dva naroda, uvijek smo znali prepoznati i prihvatići kulturne vrijednosti, a njegujući ih i čuvajući, postajali su nam savršen uzor za sopstveno uzdizanje svijesti o bogatstvu



Sa otvaranja izložbe u Galeriji solidarnosti

nad kojim rastemo – kazao je Radulović, javlja RadioDux.

Istoričarka umjetnosti Radojka Abramović istakla je da je Zajednica Italijana prepoznaala ovu temu kao bitan segment zajedničke kulturne baštine, a Pomorski muzej kao inicijator i institucija koja se bavi izučavanjem pomorske i kulturne prošlosti Boke i crnogorskog primorja, pomogla je u realizaciji.

Izložbu pratiti će katalog fotografija, koji je, kako kaže Abramović, napisan s ciljem da se javnosti prikaže bitan dio na-

seg kulturnog blaga. Katalog obuhvata 45 fotografija italijanskih marinista.

Posjetioce izložbe pozdravio je i predsjednik Zajednice Italijana Crne Gore Aleksandar Denđer.

– Ovaj projekat urađen je u saradnji s Narodnim univerzitetom iz Trsta – naglasio je, između ostalog, Denđer. U muzičkom dijelu programa nastupio je tenor Aleksandar Jančićević uz pratnju korepetitora Dejana Krivokapića.

Priredila **R.M.**

Dani finske kinematografije u Dodestu

PODGORICA – „Dani finskog filma“ počće večeras u 20 sati u sali Dodest KIC-a „Budo Tomović“ projekcijom ostvarenja „Mala krila“ (2016) rediteljke Selme Vilhunen.

Reviju posvećenu finskoj kinematografiji KIC „Budo Tomović“ organizuje u partnerstvu sa Ambasadom Finske, u okviru svog filmskog programa. Do 19. aprila podgorička publika biće u prilici da vidi još tri ostvarenja novije finske produkcije. Sjutra, u istom terminu, biće prikazan „Istrebljivač“ (2017). Narednog dana, u srijedu 18. aprila, publike će biti u prilici da pogleda „Zakon zemlje“ (2017). Kraj revije obilježiće, u četvrtak 19. aprila, film Tomislava Hristova „Dobri poštari“ (2016). Svi filmovi biće prikazani u sali Dodest sa početkom od 20 sati. Ulaz je besplatan za sve projekcije. **R.K.**